PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD
Substitute for Form PTO-875

Application or Docket Number: **10/665,496**

CLAIMS AS FILED - PART I

	(Column 1)	(Column 2)	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
			RATE	FEE		RATE	FEE
BASIC FEE (37 CFR 1.16(a))				$			$
TOTAL CLAIMS (37 CFR 1.16(i))							
INDEPENDENT CLAIMS (37 CFR 1.16(h))	minus 20		x $			x $	
	minus 3		x $			x $	
MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j))			+ $			+ $	
			TOTAL			TOTAL	

* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2

CLAIMS AS AMENDED - PART II

9-7-05

AMENDMENT A	(Column 1) CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	(Column 2) HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	(Column 3) PRESENT EXTRA	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
				RATE	ADDI-TIONAL FEE		RATE	ADDI-TIONAL FEE
Total (37 CFR 1.16(i))	20	Minus 20		x $			x $	
Independent (37 CFR 1.16(h))	4	Minus 4		x $		OR	x $	
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))				+ $		OR	+ $	
				TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE	

(7,7,11,12,
10-25-05

AMENDMENT B	(Column 1) CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	(Column 2) HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	(Column 3) PRESENT EXTRA	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
				RATE	ADDI-TIONAL FEE		RATE	ADDI-TIONAL FEE
Total (37 CFR 1.16(i))	20	Minus 20		x $			x $	
Independent (37 CFR 1.16(h))	4	Minus 4		x $		OR	x $	
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))				+ $		OR	+ $	
				TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE	

4-10-06

AMENDMENT C	(Column 1) CLAIMS REMAINING AFTER AMENDMENT	(Column 2) HIGHEST NUMBER PREVIOUSLY PAID FOR	(Column 3) PRESENT EXTRA	SMALL ENTITY		OR	OTHER THAN SMALL ENTITY	
				RATE	ADDI-TIONAL FEE		RATE	ADDI-TIONAL FEE
Total (37 CFR 1.16(i))	21	Minus 20	1	x $			x $	50
Independent (37 CFR 1.16(h))	4	Minus 4		x $		OR	x $	
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT CLAIM (37 CFR 1.16(j))				+ $		OR	+ $	
				TOTAL ADD'L FEE		OR	TOTAL ADD'L FEE	50

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3.
** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 20, enter "20".
*** If the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3".
The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest number found in the appropriate box in column 1.